



ECG Forza 4500 Pizza

Peć za pizzu

Product code: 100002127428
EAN: 8592131000582

- Jednostavna priprema savršene pizze u udobnosti vašeg doma
- Temperatura do 450 °C za predivno hrskavu koru
- 5 automatskih programa za različite vrste pizza
- Kvalitetan kamen prečnika 32 cm
- Jednostavan rad sa LED displejom

- Jednostavna priprema pizze kao profesionalac u udobnosti vašeg doma
- Temperatura do 450 °C kao garancija hrskave kore, paperjastih rubova i gipke unutrašnjosti
- Ulaz 1600-1850 W, što osigurava da se idealna toplota brzo postigne za pečenje pizze kao u pravoj italijanskoj piceriji
- Kamen za pizzu 320 × 320 × 10 mm
- 5 unapred podešenih automatskih režima, zahvaljujući kojima možete podešiti idealne parametre (temperaturu i vreme gornjeg i donjeg zagrevanja) za različite stilove pizze – Napolitanska, Tanka kora, Pan pizza, New York i Frozen
- Mogućnost ručnog podešavanja temperature (raspon 80-450 °C u koracima od 10 °C) i vremena (1-30 minuta) za savršenu kontrolu pečenja

- Odvojeno podešiva gornja i donja temperatura grijanja
- Intuitivni kontrolni panel sa jasnim displejom koji vas obaveštava o svemu važnom (uključujući preostalo vrijeme ili temperaturu u gornjem i donjem dijelu pećnice)
- Praktični indikator predgrijavanja
- Akustična signalizacija koja vas obaveštava o predgrijavanju pećnice, mogućnosti ubacivanja pizze i kraju pečenja
- Automatsko naknadno hlađenje sa ventilatorom koji štiti komponente peći, produžava vijek trajanja i povećava sigurnost upotrebe
- Vrata sa sigurnosnim stakлом
- Toplotno izolirana ručka, tako da se nećete lako opeći

- Stabilne noge koje osiguravaju da uređaj ostane čvrsto na mjestu
- Tih rad (buka ≤ 65 dB), zahvaljujući čemu Vas rad pećnice ne ometa značajno
- Praktični pribor uključen u paket: lopatica i točak za pizzu
- Elegantan metalni dizajn koji sa stilom nadopunjuje moderne i rustikalne kuhinje
- Kompaktan dizajn dimenzija 488,5 x 440 x 284,5 mm
- Unutarnja veličina 344 × 330 × 110 mm
- Težina 10,5 kg
- Nominalni napon 220-240 V (50-60 Hz)
- Dužina kabla za napajanje cca. 0,9 m

Tehnične specifikacije

Tip	Električni
Ulazna snaga (W)	3200
Voltaža/Frekvencija (V/Hz)	220-240 V~ 50-60 Hz
Maximalni ulaz (W)	3200
Zapremina pećnice (l)	45
Raspon temerature	450 °C

Specifikacije proizvoda

Automatski programi	Ne
Automatski programi	Ne
Mali roštilj	Da
Gornje i doljne grijanje	Ne
Roštilj sa cirkulacijom (ventilator)	Da
Zaslon	Da
Kontrola temperature	Da
Kontrola vremena	Da
Broj stakla u vratima	2
Hlađenje vrata	Da
Rotirajući ražanj	Da

Dizajn

Boja	crna
Materijal	metal/staklo

Dodatna oprema

Ploča za kuhanje	Da
Rešetka	Da
Grill ražanj	Da
Držači na izvlačenje	Da

Težina & dimenzije

ŠIRINA (MM)	488,5
VISINA (MM)	284,5
DUŽINA (MM)	440
TEŽINA (KG)	10,5

Težina & dimenzije (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)	572
HEIGHT WITH PACKAGING (MM)	370
DEPTH WITH PACKAGING (MM)	513
WEIGHT WITH PACKAGING (KG)	16,4

Pripremite pizzu kod kuće kao iz italijanske picerije

Da li ste ljubitelj autentične italijanske pice i želite da ovu poslasticu pripremitate na visokom nivou u udobnosti svog doma? Onda je **ECG FORZA 4500 Pizza** uredaj upravo za vas. Ova kompaktna **peć za pizzu** podiže pripremu savršene hrskave pizze kod kuće na profesionalni nivo. Zahvaljujući temperaturi do **450 °C**, **kvalitetnom kamenu za pečenje i promišljenim funkcijama**, može se pobrinuti za savršeno pečeno tjesto u rekordnom roku, a ujedno vas zadovolji svojim **sigurnim i ekonomičnim radom i jednostavnim radom**.

Ukratko, uz ovu pizzu u svakom trenutku možete uživati u ukusnoj pizzi pripremljenoj tačno po vašem ukusu. **Elegantan metalni dizajn** pećnice će također sa stilom upotpuniti svaki interijer, od moderne do rustikalne kuhinje.



Otkrijte prednosti pečenja na visokim temperaturama

ECG FORZA 4500 Pizza pećnica koristi **dva snažna grijaća elementa** koji mogu zagrijati unutrašnjost do **450 °C**. Ova ekstra visoka temperatura je ključ za profesionalnu pripremu pizze. To je zato što omogućava da se testo brzo „istekne“, dobije karakterističnu lakoću i tipičnu hrskavost na površini, ali istovremeno ostane meko iznutra i ne isuši se. Ukratko, visoka temperatura u rerni osigurava da će kora biti **savršeno hrskava**, pizza će imati **punaste ivice** i izgledat će i imati ukus baš kao specijalitet iz poznate tratorije. Prednosti visoke temperature sa kojom ova pećnica radi uključuju i **veliku brzinu pečenja** (vaša omiljena italijanska poslastica spremna je za jelo za nekoliko minuta). Osim toga, pizza se peče **ravnomjernije**. I na kraju, ali ne i najmanje važno, visoka temperatura **pojačava ukus sastojaka**. Rezultat je uvijek vrijedan toga.



Kvalitetan kamen za pizzu

Ova pećnica je opremljena kvalitetnim kamenom za pizzu od 10 mm koji ravnomjerno raspoređuje toplinu zračenja. Zahvaljujući njoj, uvijek ćete dobiti pizzu kao iz tradicionalne italijanske picerije. Dimenzije kama su **320 × 320 mm**, tako da možete lako pripremiti **picu od trideset centimetara**.



Pet načina rada koji će vas pretvoriti u italijanskog kuhara

Uz ovu pećnicu za pizzu, nije vam potrebno nikakvo kulinarsko znanje da biste pripremili savršeno autentičnu pizzu. Ovdje imate **automatske programe sa unaprijed postavljenim temperaturama i vremenom** koji odgovaraju tipičnim receptima - to su načini **Napolitanski, Thin Crust, Pan Pizza, New York i Frozen**. Dovoljan je jedan pritisak i pećnica je spremna za pripremu pizze kao profesionalac.



Pečenje u Vašoj režiji

Kako biste imali pripremu pice u svojim rukama, **temperaturu i vrijeme možete podesiti i ručno**. Zahvaljujući mogućnosti ručnog podešavanja, imate **potpunu kontrolu nad vremenom i omjerom temperatura gornjeg i donjeg grijanja** ako želite (temperaturu možete podesiti u rasponu od 80-450 °C u koracima od 10 °C; vrijeme u rasponu od 1-30 minuta).



Sigurnost na prvom mjestu

ECG FORZA 4500 Pizza također razmišlja o sigurnosti. Zbog toga ima **vrata sa sigurnosnim stakлом**, koja lako podnose visoke temperature. **Ručka nerne** je termički izolovana, tako da se na njoj nećete opeći. A **stabilne noge** osiguravaju da uređaj ostane čvrsto na svom mjestu. Nakon završetka pečenja, u rad se uključuje i **automatski ventilator za hlađenje** koji smanjuje temperaturu tijela i unutrašnjih dijelova i time produžava vijek trajanja pećnice.



Kompaktan, ali porodični dizajn

Dimenzije **488,5 × 440 × 284,5 mm** bilježe činjenicu da možete udobno postaviti pećnicu za pizzu ECG FORZA 4500 na standardni kuhinjski pult ili je odnijeti na primjer u vikendicu. No, bilo da spremate brzu večeru ili organizirate porodično slavlje, **dovoljno velika površina kamena za pečenje** (320 x 320 mm) omogućit će vam da pripremite odličnu pizzu za sve prisutne. Peć radi sa ulazom od **1600-1850 W** i priključena je **na standardnu utičnicu** (nominalni napon 220-240 V). Dužina dovodnog kabla je dovoljna na 90 cm. Tokom rada, uređaj stvara **buku ispod 65 dB**, tako da večernje pečenje nimalo ne smeta čak ni u bloku punom ljudi.

